WICIPEDIA

Iaith Coriacaidd

Iaith Chukotko-Kamchatkannaidd yw **Coriacaidd** a siaredir gan oddeutu 1,700 o bobl yn ardal mwyaf ddwyreiniol Siberia, yn bennaf yn Koryak Okrug. Fe'i siaredir gan fwyaf gan Coriacwyr. Ei berthynas ieithyddol agosaf yw'r iaith Chukchiaidd , sydd yn cael ei siarad gan deirgwaith cyn gymaint o bobl. Mae Coriacaidd, ynghyd a Chukchiaidd, Kerekaidd, Alutoreg ac Itelmennaidd yn ffurfio teulu ieithyddol y Chukotko-Kamchatkannaidd. Yr enw Coriaciadd am yr iaith yw нымылан *Nymylan*, ond mae'r enw Rwsieg yn fwy cyffredin.[ ]

Ffurfir y Chukchi a'r Coriacwyr uned ddiwylliannol gydag economi yn seiliedig ar fugeilio ceirw Llychlyn ac mae i'r naill hunan-lywodraeth o fewn Ffederasiwn Rwsiaidd.

Wedi dod o "https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Iaith_Coriacaidd&oldid=1796064"

Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 23 Medi 2016, am 21:39.

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach.